

STRATEGIJE RASTA I UPRAVLJANJE IMPLIKACIJAMA RASTA

GDJE TRAŽITI PRILIKE ZA RAST?

➤ Strategije rasta temelje se na znanju o proizvodu i/ili tržištu:

Tržište	Postojeće	Strategije prodiranja	Strategije razvoja proizvoda
	Novo	Strategije razvoja tržišta	Strategije diverzifikacije
	Postojeći		Novi
Proizvod			

STRATEGIJA PRODIRANJA

- ❖ Fokusiranje preduzeća na postojeće tržište (tržište koje već opslužuje)
- ❖ Pokušaj preuzimanja potrošača od konkurenčije
- ❖ Pretvaranje nepotrošača u potrošače bez modifikacije proizvoda
- ❖ Povećanje obima i učestalosti kupovine postojećih kupaca



- Primjer sredstva za postizanja navedenih ciljeva:
- intenzivna promocija
 - primjena novih vidova prodaje (npr. lična prodaja ili online prodaja)

STRATEGIJE RAZVOJA TRŽIŠTA

- Prodaja postojećih proizvoda novim kupcima
- Tri mogućnosti:
 - **Novo geografsko tržište** – prodaja proizvoda na novim lokacijama; **manje** prilagođavanje proizvoda lokalnim preferencijama potrošača (npr. izmjena veličine ili izgleda pakovanja)
 - **Novo demografsko tržište** – segmentacija potrošača prema demografskim karakteristikama, a zatim targetiranje novog segmenta (uz male modifikacije proizvoda ili bez njih)
 - **Strategija razvoja proizvoda** – razvoj i prodaja novih proizvoda postojećim kupcima; razvoj novih proizvoda je olakšan zahvaljujući poznavanju potreba postojećih kupaca; mogućnost „prenosa“ imidža preduzeća na novi proizvod, što olakšava njegovo prihvatanje

STRATEGIJE DIVERZIFIKACIJE

➢ **Integracija unazad** – samostalna proizvodnja i prodaja inputa za postojeće proizvode; preduzeće postaje i svoj dobavljač i dobavljač za drugi preduzeća

➢ **Integracija unaprijed** – širenje poslovanja kroz preuzimanje ili pokretanje sopstvenih lanaca prodaje (veleprodajnih ili maloprodajnih objekata)

➢ **Vodoravna integracija** – proizvodnja novih proizvoda koji su komplementarni postojećim



IMPLIKACIJE RASTA ZA PREDUZEĆE

➢ Pritisici na postojeće finansijske resurse – svaka od navedenih strategija podrazumijeva intenzivno ulaganje finansijskih i drugih resursa

➢ Pritisici na ljudske potencijale – povećan obim poslova zaposlenih; rast pritiska radnih obaveza; opasnost od povećane fluktuacije zaposlenih. [Zašto zapošljavanje velikog broj novih radnika nije najbolja opcija?](#)

➢ Pritisici na preduzetnikovo vrijeme – povećan obim poslovanja zahtjeva veću posvećenost preduzetnika




PREVAZILAŽENJE PRITISKA NA FINANSIJSKE RESURSE

- ❖ Pojačana finansijska kontrola
- ❖ Upravljanje novčanim tokom – učestala kontrola priliva i odliva novca
- ❖ Poređenje planiranih priliva (odliva) sa stvarnim
- ❖ Istraživanje i otklanjanje uzroka negativnih razlika između planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda
- ❖ Poredanje planiranih i stvarnih troškova i prihoda
- ❖ Istraživanje i otklanjanje uzroka negativnih odstupanja između planiranih i ostvarenih troškova (prihoda)
- ❖ Optimizacija zaliha u cilju oslobođanja obrtnih sredstava preduzeća



PREVAZILAŽENJE PRITISKA NA POSTOJEĆE LJUDSKE RESURSE

- ❖ Preduzeća na samom početku faze rasta obično nemaju razvijen sistem upravljanja ljudskim resursima
- ❖ Sve odluke vezane za ljudske resurse donosi preduzetnik uz pomoć jednog ili dva zaposlena na većim nivoima u hijerarhiji preduzeća



➢ Rešenja:

- jasna i učestala komunikacija sa zaposlenima
- jasno iskazivanje očekivanja koja zaposleni treba da ispunе
- uvažavanje povratnih informacija od zaposlenih
- izgradnja i jačanje timskog duha
- jasna podjela zadataka i odgovornosti
- veća decentralizacija donošenja odluka
- povećanje znanja i vještina zaposlenih kroz učestalije obuke i treninge

PREVAZILAŽENJE PRITISKA NA PREDUZETNIKOVO VRIJEME

- **Načelo želje** – svijest preduzetnika o neracionalnom trošenju vremena
- **Načelo efikasnosti** – fokusiranje preduzetnika na rešavanje najvažnijih poslovnih pitanja; delegiranje manje važnih odluka
- **Načelo analize** – uočavanje na koje događaje preduzetnik troši vrijeme; standardizacija poslovnih rešenja za ustaljene obrazce ponašanja i ustaljene načine obavljanja posla (kroz uspostavljanje jasnih formalnih i neformalnih poslovnih procedura)
- **Načelo timskog rada** – veća decentralizacija; uspostavljanje bolje i efikasnije komunikacije i saradnje između pojedinih sektora tj. radnih grupa u okviru preduzeća
- **Načelo prioriteta** – preduzetnik rangira svoje poslovne obaveze prema stepenu važnosti, a onda rešava one najvažnije sa liste
- **Načelo ponovne analize** – analiza efiksnosti primjene prethodno navedenih načela u cilju bolje i efikasnije primjene istih, kako bi preduzetnik postigao efikasno upravljanje vremenom



KLASIFIKACIJA PREDUZETNIKA PREMA RASTU NJIHOVOG PREDUZEĆA

- U zavisnosti od sposobnosti i želje preduzetnika da postigne rast preduzača, razlikuju se četiri moguća ishoda (pretpostavka je da preduzeće posjeduje ostale resurse potrebne za ostvarivanje rasta)

Preduzetnikova sposobnost uvođenja prakse profesionalnog upravljanja	Visoka	Neiskorišćeni potencijal	Stvarni rast
		Mali potencijal	Ograničen
	NE	DA	Preduzetnikove ambicije za postizanje rasta

KLASIFIKACIJA PREDUZETNIKA PREMA RASTU NJIHOVOG PREDUZEĆA

- ❑ **Stvarni rast preduzeća** – preduzetnici imaju ambiciju da prošire svoje preduzeće ali i sposobnost da prihvate profesionalno rukovođenje – angažovanje profesionalnog menadžmenta
- ❑ **Neiskorišćeni potencijal za rast** – preduzetnik posjeduje sposobnost tranzicije ka profesionalnom rukovođenju, ali nema ambiciju da ostvari rast svog preduzeća
- ❑ **Organičeni rast** – preduzetnik ima ambiciju da ostvari rast svog preduzeća, ali ne i sposobnost da to postigne
- ❑ **Mali potencijal za rast preduzeća** - preduzetnik ne posjeduje sposobnost tranzicije ka profesionalnom rukovođenju, niti ima ambiciju da ostvari rast svog preduzeća

